



JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI
PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vènde pertout. Depausitari majourau pèr Marseiho : C. MABILLY. Alèio de Meilhan, 24.

Abounamen :
3 fr. e miè pèr an pèr touto la Franço.
Fouero Franço, lou port en subre, ço
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau dèu
èstre manda afranqui à l'Empremariè
Prouvençalo, 43, carrièro d'ou Grand-
Relògi, à z-Ais.

Lei plé noun afranqui saran refusa.
Leis article noun juseri saran pas
rendu.

ASSABÉ

Lei letro reçaupudo despièi nouèste radié
numero nous provon que nouesteis ami nous
an coumprès, per ço que n'es de l'encaissa-
men de proun abounamen. Lei pregan de
bèn voulé countunia, à l'oucasien, de nous
faire counèisse : *quouro, coumo, en qu an*
paga

Lou journau es mes à la posto emé tout
lou suen poussible, e pamens li a d'abouna
que se plagnon de noun lou recebre. Lei pre-
gan de reclama à soun burèu-postau, tout
en nous signalan lei numero que li mancon
e que se faren un plasé de li remplaça d'aquí
que nouèsto couleicien siegue estenco.

TAULETO

- PASSO-TÈMS. — Lou Temoi. — *Un Bastidan.*
POURSIO. — LI CANSOUN PROUVENÇALO : La Coupo.
— *F. Mistral.*
REMEMBRANÇO. — D'ou 21 de Setembre au 4 d'Ou-
tobre. — *L. - A. Gardaire.*
CRONICO. — La Calanco - Lou Tresor d'ou Feli-
brigé - Lou counours literari de la Prouvinço.
REVIRAMEN. — Orlando Furioso, — *M. Bourrelly.*
Lou 1^{re} cant de l'Iliado. — *L'abat P. (Uno Nia).*

SCIENCI. — Li Laisso monorimo, 2^{me} art. *V. Liés-
taud.*

BIBLIOGRAFIO. — S' Gilles, pèr *M. Everlange.*

TEATRE PROUVENÇAU. — Tres galino pèr un gau.
— *M. Bourrelly.*

FUETOUN. — La Chato di pèu d'or. — *Magalé.*
Gaspard de Besso. — *Un furnaire.*

PASSO - TÈMS

LOU TEMOI

Matièu e Dourouteio fasien marrit meinàgi ;
l'ome èro ibrougnasso, feniant, cercant de trabaï
e pregant Diéu de n'en ges atrouva ; la fremo èro
pau-vòu, groulo, mangearelasso ; de-longo leis en-
tendias se disputa, s'aclapa de marridei resoun e
énfin finalo, de guerro lasso, l'ome prenié lou vi-
tupèri agantavo la premièro besougno que li
toubavo souto la man, e... refrescavo la doto.
La fremo vouliè aguè lou darrié e de soun caire
mandavo à la tèsto de soun ome tout ço que se
presentavo : sièto, goubelet, boutiho ; renoue-
lavon ansin proun souvènt la batarié de cousino,
mai lou meinàgi n'ero pas mies courous.

La vesinanço èro de longo esmougudo d'aquè-
lei chavano. Leis estajan poudien pas dourmi.
Aquelei de dessus, de dessouto, dei caire, cadun
avié sa part de l'escaufèstre e degun avié longo à
bada. Nouestei dous coumpaire se clavavoun de-
dins, degun vesié rên. Se quicon picavo à la pou-
erto pèr lei faire assoula, li respoundien de soutiso